Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Ūzʙekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

MAJ
6
çuməa
SOLI 1938
№ 104
(2130)
Narxaş 5 tin.

Mihnatkaşhoji Toşkent ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidat peşnihod kardanro ʙo ilhomi ʙuzurg sar kardand.

Maçlishoji peşazsajlovi ʙa demonstratsijaji ravşani ʙa partijaji kommunisti va vozdi xalqho rafiq STALIN çonsupor ʙudani mihnatkaşho gaştand!

KANDIDATHOJI AVALIN PEŞNIHOD KARDA ŞUDAND

Dar tamomi respuʙlikahoji Sojuzi a oʙlasthoji avtonomiji Sojuzi So- eti kampanijaji sajlovkuniji Sovet- o sar şuda, ʙo muvafaqijat guzaş- a istodast. Əomaji sermilioniji mam- kati soveti ʙaroji in kampanijaji himro ʙoz ham naqztar va namu- ritar guzarondan, gūştin ʙurda is- dast. Xalqi respuʙlikaji Ūzʙekis- ai qismi çudonaşavandaji SSSR m dar sajlovhoji Soveti Əoliji xud olona qism girifta istodast.

Az cor tarafi Ūzʙekistoni sotsi- isti sadohoji ʙloki vajronnaşavan- ji kommunistho va ʙepartijnihoro ham mustahkam mekunem,—şu- a şuda istodast. Sojuzi kommunist- va ʙepartijniho—jake az zafarhoji urgtarini sotsializm meʙoşad. alqi soveti ʙa davri partijaji kom- unisti pajvasta ʙuda, ʙa on to ʙa ir çonsupor meʙoşad. Xalqi sermi- oniji Sojuzi Soveti medonad, ki ʙa in zindagoniji ozodi va nekʙaxtiro artijaji Lenin—Stalin ʙaxşidagijast. Muvafaqijat va zafari mustahkami oki kommunistho va ʙepartijnihoro o dar vaqti sajlovhoji Soveti Əoli- i SSSR didem. On dar vaqti guza- ondani sajlovhoji taarixiji «Soveti oliji SSSR qatəijan zafar joft. Dar vaqt az ʙajni əomaji vaseəi mih- atkaşho va az ʙajni iteligentsijaji oveti armijaji purqudrati agitatorho rida ʙuromad. Onho odamhoji ehtarin, peşqadamhoji zavodho, orxonaho va kolxozho meʙoşand. Ba ositaji dar sajlovhoji Soveti Əoliji SSR faəolona qism giriftan, onho aməijatci va agitatori ʙehtarin şu- agi meʙoşand. On agitatorho alhol ar punkthoji taşviqoti dar ʙajni alq kor guzaronda istodin. Onho Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoli- i SSR-i Ūzʙekiston»-ro xona ʙa xona aromada, ʙa sokinhoji guzarho fah- monda doda istodin.

Halakaj dar jak qator sanoəatxo- hoji Toşkent maçlishoji peşazsajlovi- ji raʙociho va xizmatciho şuda guzaşt. Raʙociho va xizmatciho ʙo jagonadili kandidaturaji odamhoji ʙehtarinro nişon doda istodin. Dar maçlishoji peşazsajloviji hazorho raʙocij va xizmatciji zavodi selmaşi nomi Voroşilūv, zavodi parovozu vagonremontkuniji nomi Kaganovic, Tekstilkomʙinati nomi Stalin va dahho digar korxona kandidaturaji vozdi xalqhoji SSSR Stalini ʙuzurgro ʙa Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston nişon dodand. Dar vaqti kandidaturaji rafiq Stalinro nişon dodan, qarsakzanihoji duru-daroz ʙa vuçud meomad. Ahli maçlis az cor tarafi zal «ura» ʙa Stalini ʙuzurg, zinda ʙod Stalin, ovozamoro ʙa vozd, ʙa padar, ʙa Stalini ʙuzurg medihem,—meguft.

Maçlishoji peşazsajloviji raʙociho a xizmatciho kandidaturaji hamsaf- oji rafiq Stalin rafiqho Molotūv, aganovic, Voroşilūv, Jezūv va di- araşonro jakdilona nişon dodand.

Dar maçlishoji peşazsajlovi raʙoci- o va xizmatcihoji ūzʙek, toçik, ja- udihoji mahali, rus, ujqur va to- rho kandidaturaji rahʙari kompar- ijaji Ūzʙekiston rafiq Usmon Jusu- ūvro jakdilona dastgiri karda, peş- ihod kardand. Dar in maçlishoji eşazsajloviji tantanadori Ūzʙekisto- i sermilat ʙa xalqi ʙuzurgi rus va rahʙarhoji ʙehtarini on az had zun muhaʙat doştan sado ʙurovar- a istodast.

Har kandidati ʙa deputati Soveti oliji SSR-i Ūzʙekiston peşnihod kar- a şudagiro kommunistho va ʙepartij- iho nişon doda, onro tarafdori kar- i meʙoşand.

Mo ʙojad dar ʙajni əomaji vaseəi zʙekiston kori propagandakuni va şviqotiro ʙoz ham naqztar va du- stak ʙa rah monem.

Rafiqho M. Əavezūv, Aminūva, Aslonūva, Ilojūva, Rūşelūva, Bisijūva, Ahmedūv, Rafoelūv, Sajidəlijūv va digarho agitatorhoji ʙehtarin meʙoşand. Onho Qonuni sajlovkuniji Soveti Əoliji ŪzSSR-ro dar ʙajni xalq ʙa daraçaji naqz kor karda ʙuromada istodin.

Avrom Pajlojūv (faʙrikaji «Huçum») Oşer Tomorūv (kolxozi nomi Kaganovic) ʙa vositaji dar kampanijaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR faəolona qism giriftan onho çaməijatci va agitatorhoji ʙehtarin şudagijand. Alhol onho dar ʙajni raʙociho va kolxozciho propagandisti ʙehtarin meʙoşand. Hazorho inxel propagandisti ʙehtarinro nom ʙurdan mumkinast.

Agar dar kadom çoje ki kori taşviqotiji mo sust ʙoşad, dar onço duşman tarafi susti kori moro fojda ʙurda istoda, ʙa safi Sovetho sar darovardani meşavad. Boqijaji duşmanhoji xalq trotskistho, ʙuxarincihoji palid va milatcihoji ʙurzuazi ʙo har vosita harakat mekunand, ki ʙa safi Sovetho sar darorand va ʙa kori harrūzaji mo zarʙa zanand. In ʙa onho hargiz mujasar namegardad. Əomaji mihnatkaşi Ūzʙekiston, cixele ki dar vaqti sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR siri duşmanhoji xalqro foş kard, haminxel ham dar vaqti sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston siri ʙoqijaji duşmanhoji xalqro foş karda, onhoro ʙa murod narasonda, nestu noʙud mekunad.

Vozdi xalqho rafiq Stalin moro cunin taəlim dodagijast, ki mo ʙojad dar jak lahza ham gūştini sinfiro sust nakunem va ʙaraks ʙaroʙari har zafari ʙuzurgro ʙa dast darovardan, onro zūr kunem.

Faşisthoji maləun va ʙoqijaji duşmanhoji xalq zafarhoji ʙuzurgi sotsializm va xususan zafari ʙuzurgtarin—ʙloki kommunistho va ʙepartijnihoro didaju toqat ovarda nametavonand. Faşisthoji vahşişuda ʙo har zafari sotsializm pareşon şuda, ʙaroji mamlakati xosi mihnatkaşho—SSSR-ro şikast dodan ʙa çang devonavor tajori dida istodin. On sagʙoji laənati mexohand, ki mamlakati gungul şukufta, ʙarq zada istodagiro ʙūlak-ʙūlak karda, zeridast kunand, zindagoniji nekʙaxti va seriju puriro az mihnatkaşhoji SSSR zada girand. Onho mexohand, ki oftoʙi hajoti nekʙaxtiji staliniro ʙo domani sijohi palidi xud pūşand va çahoni staliniro cun çahoni xud sis-sijoh va xomūş kunand. In ʙa onho hargiz mujasar namegardad. Faşisthoji maləun donista monand, ki hargoh agar ʙa nazdi oftoʙi hajoti stalini nazdik şavand, az nuri purşūəlaji ʙarq zada istodagiji on caşmhojaşon kūr meşavad va cun quʙore ki dar vaqti şamoli zūr dar har taraf tez qojiʙu nopajdo meşavad, hamcunin faşisthoji maləun az quvati zūri oftoʙi hajoti stalini sūxta qojiʙu nopajdo meşavand.

Har agitator ʙojad ʙa muqoʙili ʙoqijaji duşmanhoji xalq ʙoz ham gūştinʙari faəol şavad. Safi agitatorhoji ʙehtarinro zijod karda, mo ʙojad haminxel ahvolro ʙa dast darorem, ki jagon odam Qonuni sajlovkuniro nadonista namonad. Nizomnomaji sajlovho ʙoz ham vaseətar dastrasi əoma karda şavad. Ba Soveti Əoliji ŪzSSR odamhoji ʙehtarin va ʙa kori Lenin—Stalin çonsupor ʙudagiro peşnihod mekunem. Mo ʙojad dar in rūzi xursandi ʙo muvafaqijat va ʙo zafarhoji navu nav peşvoz ʙurojem. Bloki kommunistho va ʙepartijnihoro ʙoz ham mustahkam karda, sajlovhoro namunavi meguzaronem. Va in kori xosi Lenin—Stalinro ʙo muvafaqijat va ʙo zafarhoji ʙuzurg içro mekunem.

MAÇLISHOJI UMUMIJI PEŞAZSAJLOVIJI RABOCIHO VA XIZMATCIHOJI SELMAŞZAVODI NOMI VOROŞILŪV VA ZAVODI PAROVOZU VAGONREMONTKUNIJI NOMI L. M. KAGANOVICI TOŞKENT KANDIDATI AVALIN BA DEPUTATI SOVETI ƏOLIJI SSR-i ŪZBEKISTON VOZDI BUZURGI XALQHO

IOSIF VISSARIONOVIC STALINRO

BO JAGONADILI PEŞNIHOD KARDAND VA BA KANDIDATIJI DEPUTATI SOVETI ƏOLIJI SSR-i ŪZBEKISTON RAFIQHO

V. M. Molotūv, L. M. Kaganovic, K. Je. Voroşilūv, N. I. Ježūv, Usmon Jusupūv

BO JAGONADILI PEŞNIHOD KARDA ŞUDAND

DAR MAÇLISHOJI PEŞAZSAJLOVIJI RABOCIHO VA XIZMATCIHOJI SELMAŞZAVODI NOMI VOROŞILŪV

QARIBI 2.000 ODAM IŞTIROK KARD

Maçlishoji peşazsajloviji ʙa munosiʙati ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidatho peşnihod kardan dar tsexhoji mexaniki-ʙsoroçnij, ohangari—preskuni, cūjanrezi, cūʙu taxta korkardaʙuroji va instrumentaliji zavodi maşinahoji xoçagiji qişloqʙuroriji nomi Voroşilūv çeq zada şudagi, ʙo sarʙardoriji kalon guzaştand.

Dar maçlisho qariʙi 2.000 odam iştirok kard. Masteri tsexi mexaniki-ʙsoroçnij rafiq Ponosūv nutqi ravşani interesnok kard.

Nutqi master rafiq PONOSŪV

Rafiqho! Mamlakati ʙuzurgi sovetiji mo ʙa sajlovhoji Sovethoji Əoliji respuʙlikahoji Sojuzi va avtonomi ʙo hisijoti xursandiji kalon tajori dida istodast. Ba gardani mo, sajlovkunandaho, vazifaji əizatgin va çavoʙgarinok istodast. Ba Konstitutsijaji Staliniji dar çahon demokratitarin takja karda, mo ʙojad ʙa Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston deputathoji lojiqanda, pisarhoju duxtarhoji mūtaəʙari vatani sotsialistiji mo, odamhoji ʙa partijaji Lenin—Stalin, kori sotsializm to ʙa oxir çonsupor ʙudagiro sajlov kunem.

Dar vaqti sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR sajlovkunandahoji mamlakati sotsializm dar nazdi tamomi çahon jagonagiji əoliji morali-sijosi, quvat va qudrati ʙloki kommunistho va ʙepartijnihoro nişon dodand. Xalqi soveti ʙa davri partijaji kommunisti va Komiteti Markaziji Stalini jakçoja şuda, namunaji taşkiloʙiji ʙolşevikiro nişon dod. Şuʙhaje şuda nametavonad, ki sajlovhoji Soveti Əoliji Ūzʙekiston ʙoz naqztar, ʙoz faəolonatar meguzarand. Bloki vajronnaşavandaji kommunistho ʙo ʙepartijniho dar in sajlovho ʙoz jak zafari əəloro sohiʙ meşavad. (**Qarsakzaniho**).

Man taklif mekunam, ki avalin az avalinhoji kandidathoji deputati Soveti Əoliji Ūzʙekiston odame, ki hamaji ʙadastdarovardaho va zafarhoji xalqi soveti ʙo nomi ū zic voʙastajand, nomi un odame ki simvoli nekʙaxtiji mo şudagijast, peşnihod karda şavad. Man taklif mekunam, ki ʙa kandidatiji deputat un odame, ki ʙaroji gul kardani vatani mo halok naşuda mihnat karda istodast, vozd va muəalimi qadirdon va mehruʙoni mo rafiq **Stalin** peşnihod karda şavad. (**Qarsakzanihoji ʙoavç**).

Zinda ʙod ʙloki kommunistho va ʙepartijniho!

Zinda ʙod partijaji ʙolşevikho!
Zinda ʙod xalqi ūzʙek!

Zinda ʙod kandidati avalini mo ʙa deputati Soveti Əoliji Ūzʙekiston **Stalini ʙuzurg!** (**Qarsakzaniho**).

Staxanūvciji tsexi mexaniki-ʙsoroçnij rafiq Lipunūv, glavinzeneri zavod rafiq Koşevnikūv, raʙocij rafiq Malaxūv va digarho ʙuromada nutq kardand, ki nutqi onho az ʙa vatan, ʙa partijaji Lenin—Stalin va hukumati soveti muhaʙat doştan pur ʙudand. Rafiq Ponosūvro dastgiri karda, suxan kardagiho taklif kardand, ki ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston hamkorhoji mūətaʙari Stalini ʙuzurg, ʙolşevikhoji taərifʙeʙ—rafiqho: **Kaganovic, Molotūv, Voroşilūv, Jezūv** va sekretari TsK KP(ʙ)Ūz rafiq **Usmon Jusupūv** peşnihod karda şavand. Maçlishoji hamaji tsexhoji zavod in kandidaturahoro ʙo jak ovoz dastgiri karda, ʙa kandidathoji xud ʙo cunin xat muroçiəat kardand:

— Kolektivi raʙociho va xizmatcihoji zavodi maşinahoji xoçagiji qişloqʙuroriji nomi Voroşilūvi Toşkent az rafiqho Stalin, Molotūv, Kaganovic, Voroşilūv, Jezūv va Usmon Jusupūv mepursand, ki ʙaroji az okrugi sajlovkuniji selmaşi şahri Toşkent ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston sajlov şudan, roziqiji xudro dihand.

DAR MAÇLISI PEŞAZSAJLOVIJI RABOCIHO VA XIZMATCIHOJI ZAVODI NOMI L. M. KAGANOVIC

2.000 ODAM IŞTIROK KARD

Raʙociho, raʙocizanho, inzenerho, texnikho va xizmatcihoji zavodi parovozu vagonremontkuniji nomi L. M. Kaganovici Toşkent ʙa markazi majdoni zavod, dar nazdi hajkali Lenin, ʙa maçlisi peşazsajlovi çamə şudand.

Aval, suxan ʙa cernoraʙociji soʙiq, soni master va hozir nojiʙi nacalniki tsexi parovozremontkuni, znacokdori prizivi stalini, Kuzma Fjūdorovic Tarasūv doda şud.

NUTQI rafiq K. F. TARASŪV

Rafiqho! Az nomi raʙociho, inzenerho, texnikho va xizmatcihoji mo man taklif mekunam, ki kandidati avalin ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston un odami mamlakati sotsializmro az zafar ʙa zafar ʙurda istodagi, odame ki ʙajroqi şikastnaxūrandaji Marks—Engels—Leninro qatəi ʙa peş ʙurda istodast, peşnihod karda şavad,—man taklif mekunam, ki vozdi ʙuzurgi xalqho, padar va muəalimi əoqili mo rafiq Stalin kandidati avalini mo peşnihod karda şavad. (**Qarsakzaniho**).

Şajkaji palidi zarxaridhoji faşisti—duşmanhoji xalq, milatcihoji ʙurzuazi, ki xalqhoji nekʙaxti Ūzʙekistonro ʙa qulomiji kapitalizm dodani şuda ʙudand, dar tahti rahʙariji Stalini qadirdoni mo torumor karda şuda, nest karda şuda ʙod. Dar tahti rahʙariji Stalini ʙuzurg xalqhoji respuʙlikaji nekʙaxti Sovetiji Sotsialistiji mo ʙa zafarhoji nav, ʙa soxtani çaməijati kommunisti rafta istodin. Ana az hamin saʙaʙ mo vozd va muəalimi mo rafiq Stalinro ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidati avalin peşnihod mekunem. (**Qarsakzanihoji ʙoavç. Sadohoji: «Zinda ʙod içodkunandaji Konstitutsijaji mo—Stalini ʙuzurg!»**).

NUTQI RABOCIJI TSEXI QJELDARAKBURORI rafiq QURBONŪV

Rafiqho! To soli 1935 transporti rohi ohan ʙo şarmandagi əoqiʙ memond. Prorivi transport ʙa taraqijoti insunaji xoçagiji mamlakati ʙuzurgi sotsialistiji mo lat medod. Baroʙari Lazar Moisejevic Kaganovic omadan, ahvol xelo taqjir şud. Narkomi dūst dori ohanini mo transportro az proriv ʙurovard, ʙa moho namunahoji stili staliniji korro nişon dod, az texnika giriftani hamaji cizi doda metavonistagiji onro ʙa moho jod dod. Ū ʙa odamho qamxūrona muəomila kardanro ʙa moho jod dod. Dar tahti rahʙariji Lazar Moisejevic Kaganovic derzavaji ʙuzurgi rohi ohaniji mo mustahkam şud va taraqi kard.

Man taklif mekunam, ki ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji ŪzSSR Komisari Xalqiji sanoəati vazmin va Komisari Xalqiji transporti rohi ohan—hamkori Stalini ʙuzurg, taşkilotciji əolo Lazar Moisejevic Kaganovic peşnihod karda şavad. (**Qarsakzaniho**).

Masteri komʙinati misoʙkuniji tsexi parovozremontkuni rafiq Muştatenko, az past ʙa ʙolo ʙurovarda şudagi—masteri tsexi remontkuni rafiq Parşin, nacalniki ʙjuroji texnikiji tsexi qeldarakʙurori inzener rafiq Urmonūv, ki soni ʙa suxan ʙaromadand, ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston rahʙari hukumati soveti rafiq Molotūv, marşali jakumi SSSR Narkomi mudofiəa rafiq Voroşilūv, va sekretari TsK KP(ʙ)Ūz rafiq Usmon Jusupūvro peşnihod kardand.

AZ REZOLJUTSIJAJI MAÇLISI RABOCIHO VA XIZMATCIHOJI ZAVODI PAROVOZREMONTKUNIJI NOMI L. M. KAGANOVIC

Mo, raʙociho, raʙocizanho, korkunhoji inzeneriju-texniki va xizmatcihoji zavodi parovozu-vagonremontkuniji nomi L. M. Kaganovici Toşkent, ki dar maçlisi peşazsajloviji umumizavodi çamə şudem, maşinisti avalini lokomotivi revoljutsija rafiq Stalin, hamkorhoji nazdiktarini ū rafiqho Molotūv, Kaganovic, Voroşilūv va farzandi çonsupori xalqi ūzʙek, rahʙari ʙolşevikhoji Ūzʙekiston rafiq Usmon Jusupūvro ʙo hisijoti xursandiji xelo ʙuzurg ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston peşnihod mekunem.

Hamaji mo cun jak odam ovozi xudro ʙa Şumo, rafiq Stalin, va ʙa hamkorhoji nazdiktarini Şumo medihem.

Baroji odamhoji ʙehtarini ʙa kori partijaji Lenin—Stalin çonsupor ʙudagi ʙo jagonadili ovoz dodan, ʙa duşmanhoji mamlakati mo, ʙa faşizmi xunrez, ki ʙa muqoʙili gosudarstvoji dar çahon jakumi raʙociho va dehqonho çang taşkil dodani şuda istodast, zarʙaji sarnagunona meşavad.

Dar tahti ʙajroqi Marks—Engels—Lenin—Stalin mo dar zanozanihoji ʙaroji sotsializm zafarho joftem. Dar tahti hamin ʙajroq mo ʙa sajlovho meravem.

Zinda ʙoşand xalqhoji ozod va nekʙaxti Ūzʙekiston!

Zinda ʙod derzavaji ʙuzurgi Soveti, dūstiji ʙarodaronaji xalqhoji SSSR!

Zinda ʙod partijaji taərifʙeʙi dar ʙoloji hama zafar mejoftagiji Lenin—Stalin!

Zinda ʙod ilhomdihanda va taşkildihandaji zafarhoji sotsializm, içodkunandaji Konstitutsijaji dar çahon demokratitarin, maşinisti avalini lokomotivi revoljutsija **Stalini ʙuzurg!**

Rafiqho Stalin, Molotūv, Voroşilūv Kaganovic, Jezūv va U. Jusupūvro ʙa Soveti Əoliji ŪzSSR kandidat peşnihod kardand

Gudok ʙo şidat sado ʙurovard. So- at 2 va 30 minuta ʙud. Kori sme- naji pagohi ʙa oxir rasid. Dar maj- oni kaloni Tekstilkomʙinati nomi alin raʙociho, raʙocizanho xizmat- iho va korkunhoji inzeneriju texni- ʙaroji ʙa Soveti Əoliji ŪzSSR amhoji ʙehtarini ʙa partijaji Le- —Stalin mūətaʙar ʙudagiro peş- hod kardan ʙa maçlisi peşazsaj- viji xud çamə şuda ʙudand. Dar açlis 3 hazor odam iştirok kard.

Maçlisro rajisi faʙkom rafiq Egam- rdijev jola kard. Dar maçlis aval asteri faʙrikaji ʙofandagi ʙepartij- i rafiq Pogostin ʙa suxan ʙuroma- a, cunin guft:

— Stalinro na jak mihnatkaşhoji mlakati mo, ʙalke mihnatkaşhoji amomi çahon ʙo muhaʙat va ʙo ta- ʙsuri nom meʙarand. Nomi **Stalin** alqi mihnatiro ʙa zafarho, ʙa ma- nijati peşqadam va nekʙaxtiho me- ʙarad. Nomi vozdi ʙuzurgi xalqho fiq Stalin maşəali rohi kommunizmro millionho əoma ravşan mekardagi, şavad.

Man ʙa deputati avalini Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidati rafiq **Stalinro** peşnihod mekunam.

Taklifi rafiq Pogostiro maçlis ʙo qarsakzanihoji duru-daroz va ʙo taʙrikho peşvoz girift.

Baəd ʙofandazani staxanūvci rafiqa Petrovskaja ʙa suxan ʙuromada, sardori hukumati Soveti rafiq **Molotūvro** ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidat peşnihod kard.

— Dar tahti rahʙariji **Vjaceslav Mixajlovic Molotūv**—megūjad, Varja Petrovskaja,—hukumati mo davlathoji taəsiro ʙa xizmati xalq mond. Dar tahti rahʙariji ū mudofiəaʙuhdaʙuroji SSSR mustahkam gaşt va vatani mo qaləaji mustahkam şudagijast.

Taklifi Petrovskaja ʙo qarsakzanihoji zūr peşvoz girifta şud.

Soni slesari staxanūvci rafiq Fenjak ʙa suxan ʙuromada, Narkomi mudofiəaji SSSR rafiq **Voroşilūvro** ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidat peşnihod kard.

— Halakaj 20 sol ʙoz Armijaji Surxi Raʙociju Dehqon dar tahti rahʙariji rafiq **Voroşilūv** mihnati amoni va vatani şodoni tamomi mihnatkaşhoro cun gavharaki caşm muhofizat karda istodast,—megūjad slesar Fenjak. Ana az hamin saʙaʙ man narkomi ohanin va marşali jakumi Sojuzi Soveti rafiq **Voroşilūvro** ʙa kandidatiji deputati Soveti Əoliji ŪzSSR peşnihod mekunam. Taklifi ūro ahli maçlis ʙo qarsakzaniho peşvoz girift.

Rafiqho Rizankūv, Soʙcenko va Tūlaganūv ʙa suxan ʙuromada, ʙa deputati Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston kandidati rafiqho **L. M. Kaganovic N. I. Jezūv** va **U. Jusupūvro** peşnihod kardand. Maçlis in taklifro ʙo sarʙalandi va ʙo takaʙuri peşvoz girift.

Maçlis ʙa rafiq Stalin telegramaji taʙriki rohi kard.

Hozir kolektivi raʙociho va xizmatcihoji Tekstilkomʙinati nomi Stalin ʙaroji rūzi sajlovhoji Soveti Əoliji ŪzSSR-ro ʙo rekordhoji staxanūviji peşvoz giriftan, ʙa kori əamali daromad.

B. Sergejev,
M. Əavezūv.

HARAKATHOJI HARBI DAR XITOJ

DAR XITOJI MARKAZI

ŞANXAJ, 3-umi maj (TASS). Dar rajoni Xancaou zanozanihoji qavi guzaşta istodin. Askarhoji xitoj jak qator punkti dar şimoltar va qarʙtari Jujxan ʙudagiro az japonho zada giriftin. Dar hamin zanozaniho 600 soldati japon kuşta şudast. 2-umi maj askarhoji xitoj dar zeri panahi otaşi artilerija az rūdxona guzaşta, ʙa Fujan huçum kardin. Raftu omad az rohi ohani şoseji Nankin-Xancaou ʙoz xoʙ raftast.

Dar samti çanuʙi Nankin askarhoji xitoj ʙa Lişuj ʙo muvafaqijat aksulhuçum karda istodin. 2-umi maj onho ʙa qişloqi Dunşa az samti qarʙtari şahr 10 kilometr əoqistar rasida, soni Lişujro davragir kardin.

Baroʙari hamin partizanhoji xitoj dar rajoni Mulin (çanuʙtari Nankin) harakathoji faəolonaro revoç doda istodin.

Dar rajoni Uxu zanozaniho tamom naşuda istodin. Otrjadi partizanhoji xitoj Dantu (şimoltari Uxu) ro zeridast kardast. Dar inço partizanhoji xitoj az japonho ʙa miqdori ʙisjor materialhoji harʙi va jaroqro zeridast kardin.

Gazetaji «Damejvanʙao» maəlumot medihad, ki ʙaəd az Xajmin (dar kanori şimoliji Jantszi) ro zeridast kardan, askarhoji xitoj dar samti şimolu-qarʙ ʙa porti Tuncaou rasidin.

Dar nazdi Şanxaj harakathoji faəolonaji partizanhoji xitoj ʙoz sar şudin.

DAR XITOJI ŞIMOLI

XANKOU, 4 (TASS). Tasdiq şuda istodast, ki xitojho şahri Ljansjani az samti çanuʙu-qarʙtari Bejpin 30 kilometr əoqistar ʙudagiro zeridast kardin. Xoriçihoji dar Bejpin ʙudagi, tasdiq karda istodin, ki maʙlaqi ʙisjori soldathoji jarador şudagiji japon az hamin tajon ʙa kasalxonaji Bejpin omadast. Muvofiqi maəlumoti ştaʙi armijaji haştumi xalqi-revoljutsioni, dar vaqti dar ʙajni qismathoji divizijaji 118-umi japoni va askarhoji xitoj dar nazdiki zanozani şuda guzaştan az japonho qariʙi 1.000 soldat kuştaju jarador şudast. Xitojho 7 pulemjūt va ʙa miqdori ʙisjor asʙoʙhoji harʙiro zeridast kardin.

DAR FRONTHOJI ISPANIJA

FRONTI ŞARQI (ARAGON)

Muvofiqi maəlumoti rasmiji ministrxonaji mudofiəaji Ispanija, 3-umi maj pagohiji azon askarhoji əosiho dar zeri panahi otaşi zūri artilerija az rūdxonaji Sigre guzaşta, ʙa ʙalandiji Bontoliu (az Lerida dar samti çanuʙ) rasidin. Lekin ʙo aksulhuçumi muvafaqijatnok respuʙlikaciho duşmanro zada əoqiʙ partofta, ūro voçiʙ kardin, ki ʙa puşti rūdxona əoqiʙ rafta, ʙa pozitsijahoji avalinaş ʙoz gaşta ravad. Əosiho xelo odamaşonro ʙarʙod dodin.

Əosiho ʙa pozitsijahoji respuʙlikacihoji dar sektori Tremp doştagi candin karat huçum kardani şudin, lekin harakathoji onhoro askarhoji respuʙlikoni tamoman şikast dodin.

Dar sektori Alliaga (sektori Teruel) əosiho ʙo dastgiri kardani maʙlaqi ʙisjori tankho, artilerija va aeroplanho huçum kardin. Askarhoji respuʙlikoni na faqat huçumi duşmanro nigoh doşta tavonistin, ʙalke ʙo aksulhuçumhoji muvafaqijatnok az əosiho xelo odamro noʙud kardin.

FRONTI MARKAZI

Dar şahrcaji Universitet respuʙlikaciho minaro vajron kardin, ki dar natiçaji on ʙinoji Instituti rakro tahqiq mekardagi va hamaji okophoju mustahkamçojhoji ʙa hamin havli nigoh mekardagiji əosiho xaroʙ şudin. Amʙori jaroq va materialhoji harʙi, ki ʙinoji Instituti rakro əosiho ʙa on gardonda ʙudand, tamoman noʙud şudast.

Dar fronthoji digar ahvol taqjir naşudast.

Jagonakuniji niholhoji paxta jake az korhoji muhimtarin meʙoşad

Niholhoji paxtaro jagona kardan, jake az korhoji muhimtarin va çavoʙgarinoki güştini ʙaroji hosili ʙaland meʙoşad.

Ba sarvaqtaş va durust guzarondani jagonakuni hosilotro xelo ʙaland mekunad. Muhimijat va manfiati dar sarvaqtaş guzarondani jagonakuni iʙorat az in ast, ki niholhoji zijodtiro kanda girifta, ʙaroji taraqi kardani niholhoji çavoni dar majdon mondagi şaroithoji naqz mavçud karda meşavad. Baroji niholhoji ʙaad az jagonakuni monda şudagi, ʙisjortar rüşnoi va ʙisjortar cizhoji nafʙaxş memonand. Zamin naqz garm meşavad, reşaji niholi paxta ʙa tezi taraqi karda, ʙoquvvat meşavad. Taraqi kardani niholhoro tez kardan, sar şudani kultivatsijakuniro tez mekunad. Baroji dar sarvaqtaş guzarondani ʙeldihiho, oʙqaşho, avçoti qüşmea dodan va ʙa hamin sarosaro taraqijoti ojandaji niholho, gulkuni, mevaçamandi, ʙisjor şudani hosilot va jela şudani qüzahoro tez kardan xelo jordam medihad.

Dar vaqti jagonakuni miqdori niholhoji dar har gektar memondagi, muqarar karda meşavad. Dar rüzhoji taraqijoti ojandaji niholho in xelo ahamijat dorad.

Jagonakuniji niholhoji paxta du karat guzaronda meşavad. Jagonakuniji jakumi asosi dar vaqti du ʙargi haqiqiji nihol tajor şudan va jagonakuniji dujum cun durustkuniji jagonakuniji jakum guzaronda meşavad.

Dar vaqti jagonakuni niholhoji kasal, şataxürdagi, kamquvvat kanda girifta meşavand. Dar majdon miqdori muajjani niholhoji naqzi ʙoquvvat monda meşavand.

Agar jagonakuniro dermon karda, ʙaadi 4—5 dona ʙargi haqiqiji nihol ʙaromadan, guzaronda şavad, on xelo zarar meovarad. Jagonakuniji dermon karda şudagi taraqijoti niholhoji çavonro nigoh medorad, az saʙaʙi reşaji niholho ʙa jakdigar pajvasta şudan, dar vaqti jagonakuni xelo noʙud meşavand.

Ba nazar giriftan darkorast, ki dar hamin vaqt reşaji niholi paxta ʙojad tez va naqz taraqi kunad. Har jak kamʙudi va vajron kardani tartiʙi jagonakuni miqdori ʙisjori niholhoro noʙud karda, daraçaji hosilotro past mekunad.

Peş az jagonakuniro sar kardan, dar har gektar cand dona nihol mondan lozim ʙudanro hal kardan zarurast. Dar on vaqt uruqi koram tezpazak va jo derpazak ʙudan ʙojad ʙa nazar girifta şavad. Ci qadare ki uruqi korida şudagi tezpazak ʙoşad, hamin qadar niholro ʙisjor mondan darkorast. In az hamin saʙaʙ monda meşavad, ki uruqhoji derpazak havo va oftoʙ ʙisjor talaʙ mekunand. Agar mo dar majdonhoji uruqi tezpazak korida şudagi, ʙisjor nihol monem, ongoh taraqijoti niholhoro nigoh medorem.

Sorthoji: № 2034 dar mudati 129 rüz, № 8517 dar mudati 132 rüz va № 35 m 2 dar mudati 134 rüz rüjiş karda, paxta tajor meşavand. Paxtaji amerikoi az paxtaji misri tez mepazad. Sorti maarad dar mudati 157 rüz rüjiş karda mepazad.

Ahvoli serhosiliji zamin, şumoriş oʙqaşho va kor karda ʙaromadani ʙajniqatoragi, guzarondani corasinihoji agrotexniki va digaraşro ham dar vaqti jagonakuni ʙa nazar giriftan zarurast. Ci qadare ki zamin ʙoquvvat, serhosil ʙoşad va ci qadare ki corasinihoji agronomi durust guzaronda şavand, hamon qadar miqdori niholhoro kam kardan darkorast, cunki dar inxel şarojitho niholi paxta xelo taraqi karda, serjonu şoxa meşavad. Agar nihol xelo zic-zic ʙoşad, on az ʙodu havo va oftoʙ kam faiz ʙurda, kamhosil meşavad.

Az tarafi digar, ʙa xelo kam karda şudani miqdori niholho heç rah dodan mumkin nest. Agar miqdori niholho dar vaqti jagonakuni az normaji muajjan kam karda şavad, on xelo zarar dorad va daraçaji hosilot past meşavad.

Dar xususi miqdori niholhoji dar har gektar monda meşudagi, taçriʙahoji kolxozhoji peşqadam va kori onho dar in xusus ʙurdagi, ʙa hisoʙ girifta şudagijast. Dar natiça cunin muqarar karda şudagijast, ki dar ucastokhoji zaminaş serhosili ʙo udoʙrenihoji mineralijo mahali naqz taamin karda şudagi va dar xususi oʙjori kamʙudi nadoştagi, dar har gektar 70—80 hazor dona nihol mondan darkorast. Inxel ahvolro dar korami traktoriji vasoiji ʙajni qatoraho 70 santimetr ʙudagi va dar korami sejalkaji aspakiji vasoiji ʙajni qatoraho 65 santimetr ʙudagi ʙa dast darovardan mumkinast. Dar hamin vaqti jagonakuni, duriji niholho ʙojad az hamdigar 35—40 santimetr şuda, dar har cuqurca 2 dona nihol monda şavad.

Dar har gektari ucastokhoji zaminaş on qadar serhosil naʙudagi, ʙa qadri darkori az udoʙreni taamin naşudagiji, lekin corasinihoji agrotexnikiro naqz guzaronda şudagi, 80—100 hazor dona nihol mondan darkorast. Dar har gektari ucastokhoji zaminaş kamhosili, az udoʙreni kam taamin karda şudagi, jo mutlaq taamin karda naşudagi, az 100 to 140 hazor dona nihol mondan darkorast. Vasoiji ʙajni niholho ʙojad 25—30 santimetr ʙoşad.

Qoida va tartiʙi jagonakuniro ʙa ço ovardan, miqdori niholhoji dar har gektar monda meşudagiro taamin kardan va corasinihoji agrotexnikiro durust va ʙa sarvaqtaş guzarondan, ʙaroji hosiloti ʙaland xelo ahamijat doşta, daraçaji onro xelo ʙaland mekunad.

Hamaji in corasinihoji agronomiro nişon doda, mo diqati kolxozciho va kolxozcizanhoro çalʙ mekunem. Kori jagonakuni—kori çavoʙgarinok va muhim meʙoşad. Dar hamin rüzho jagonakuniro guzarondan va suporişhoji agronomiju maslihathoji taçriʙadorhoro durust içro kardan, xelo manfiat menaxşad.

Agronom MEŞCERIN.

Ɵidi Jakumi Maj dar Toşkent.
Dar surat: çavonhoji nekʙaxti Üzʙekiston dar demonstratsija.
Foto **H. Korotküv.** (Sojuzfoto).

Copuqi jakum guzaşta istodast

RAJONI ORÇONIKIDZE. (**Az muxʙiri maxsusi mo**). Zvenovodi peşqadami kolxozi nomi Kirüv, komsomolets Hajitüv, peş az ʙa korami ʙahori daromadan, ʙo kolxozcihoji zvenoji xud plani kori tajor karda, onro kor karda ʙaromada ʙud. Tamomi korhoji sarizaminiji in zveno muvofiqi plani kori guzaronda şudagijast.

6,5 gektar zamin dar sarvaqtaş az qüzapoja toza karda şuda, jaxoʙ doda şuda ʙud. Hamaji majdoni zveno 4 marotiʙa ʙo traktoru plug ʙo sifati naqz ronda şudagijast. Poru va udoʙrenihoji minerali ʙa daraçaji kifoja ʙa sari majdonho ʙurovarda şudagijast.

Baad az hamaji in corasinihoro guzarondan, zvenoji Hajitüv ʙa korami paxta daromada ʙud. 20-umi aprel koram dar zvenoji Hajitüv tamom şud. Sifati on naqz meʙoşad. Baad az on, oʙdihiji jakum guzaştagi meʙoşad. Copuq va kultivatsija ham dar sarvaqtaş taşkil doda şud. Du gektar ʙalaksj kultivatsija karda şudagijast. Ba 2-umi maj 1,5 gektar copuq karda şud. Copuqkuni dar avçast.

Kolxozcizanho Tilo Şermatüv, Ɵasal Qosimüva va digarho dar davri copuq staxanüvvor kor karda, namunahoji ʙehtarini korro nişon doda istodin. Onho rüze 2—3 trudodeni kor karda istodin.

M. Ɵalojüv.

Sajlovhoro ʙo hosili ʙalandi mihnat peşvoz megirem

Hozir dar hama şahru qişloqho va dar faʙrikaju zavodhoji respuʙlika, kori ʙa sajlovhoji Soveti Ɵoliji SSR-i Üzʙekiston tajori didan, xelo dar avç darovarda şudagijast. Respuʙlikaji Üzʙekiston ʙo maqsadi rüzi 24-umi ijunro ʙo saraʙalandi peşvoz giriftan, tajoriji zür dida istodast.

Raʙocijho va raʙocizanho cixele ki rüzi sajlovhoji Soveti Ɵoliji SSSR-ro ʙo rekordhoji staxanüvi va hosili ʙalandi mihnat peşvoz girifta ʙudand, ʙaroji sajlovhoji Soveti Ɵoliji UzSSR-ro haminxel ʙo saraʙalandi peşvoz giriftan, corjakgiri karda istodin. In kor xususan dar faʙrikahoji düzandagiji «Krasnaja zarja» (Toşkent), «8-umi Mart» (Samarqand), artelhoji kosiʙiji «Bajnalmilal», nomi Stalin (Marqelon) va digaraş xelo naqz taşkil doda şudagijast. Dar in çojho raʙocijho va artelcijho dar kruzokhoji «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Ɵoliji SSR-i Üzʙekiston»-ro kor karda meʙuromadagi faɵolona davomat karda, incunin ʙaroji hosili ʙalandi mihnat güştin ʙurda istodin.

— Dar arteli müzaʙuroriji nomi Kujʙişev (Marqelon),—menavisand muxʙirhoji mo Joirüv va Aronüv,—kor karda ʙuromadani «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Ɵoliji UzSSR» ʙa clenho va ʙa ɵojilaji onhoji sajlovho, xelo naqz ʙa rah monda şudagijast. Dar inço maxsus kruzokhoji Nizomnomaji sajlovhoro taalim medodagi kor karda istodin. Clenhoji artel zanu mard ʙo havasi kalon ʙa darsho davomat karda, Qonuni sajlovkuniro azxud karda istodin.

— In kor,—menavisad muxʙiri mo rafiq Aʙromüv,—dar arteli odjalsoziji «Itifoq» (Qüqond) ham, xelo naqz taşkil doda şudagijast. 4 kruzoki Nizomnomaji sajlovhoro taalim medodagi kor karda istodast. Artelcijho dar in kruzokho Nizomnomaji sajlovho, Konstitutsijaji UzSSR va dokladi rafiq Sulton Segizʙojüvro ʙo ɵisqi zür taalim girifta, xudro ʙa sajlovho tajor karda istodin. Propagandisthoji kommunist, rafiqho Hamrojüv Mirzojüv, Ortiqüv, Muminüv ʙa darsho ʙo tajjoriji naqz omada istodin.

— Dar zavodi majoʙuroriji №1 (Samarqand), ʙo maqsadi rüzi sajlovhoji Soveti Ɵoliji UzSSR-ro ʙo hosili ʙalandi mihnat peşvoz giriftan,—menavisand rafiqho Jusupüv va Jagdojüv,—dar ʙajni raʙocijho corjakgiriji sotsialisti eɵlon karda şudagijast. Raʙocijho, raʙocizanho va texnikhoji çudogona ʙa corjakgiri hamroh şuda, ʙaroji rekordhoji staxanüvi güştin ʙurda istodin. Corjakgiri natiçaji naqz doda istodast.

Dar in zavod kruzoki Nizomnomaji sajlovho taalim medodagi taşkil doda şudagijast. Sajlovkunandaho ʙa darsnaqz davomat karda, Qonuni sajlov-kuni va Konstitutsijaji Üzʙekistonro azxud karda istodin. Taşkilothoji zavod ham ʙa sajlovho tajori dida istodin.

— Dar zavodi pilatozakuniji №1 (Samarqand) 11 agitatori «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Ɵoliji SSR-i Üzʙekiston»-ro ʙa sajlovkunandaho maɵnidod mekardagi kor karda istodast.

Kruzokhoji taşkil doda şudagi, ʙa tariqi dojimi kor karda istodin. Xususan agitatorho Petrüva, Oripüva, Levik va Xajʙulina naqz kor guzaronda istodin.

— Arteli «Trud zenşcin» (Samarqand) ʙa sajlovhoji Soveti Ɵoliji SSR-i Üzʙekiston tajoriji zür dida istodast. Dar ʙajni zanho corjakgiriji sotsialisti ʙa avç darovarda şud. Artelcizanho ʙaroji sajlovhoro ʙo hosili ʙalandi mihnat peşvoz giriftan, pajravona kor ʙurda istodin. Kruzokhoji Nizomnomaji sajlovhoro taalim medodagi naqz kor karda istodin.

Ba mo çavoʙ menavisand

Muxʙir J. az kolxozi «Kommunizm», rajoni Mirzocül, dar xususi kamʙudihoji ʙinoji maktaʙi istidojiji kolxozi mazkur maqola navista ʙud. Baroji sançiş va cora didan, maqola ʙa rajispolkomi Mirzocül firistonda şuda ʙud.

Rajispolkom ʙa mo çavoʙ menavisad, ki ʙaroji dar kolxozi «Kommunizm» ʙinoji navi maktaʙ ɵimorat kardan, prezidiumi ispolkom qaror ʙurovardast. Ɵimorati maktaʙi 4-sinfa toʙistoni hamin sol sar karda meşavad.

Muxʙir **B. J.** dar ʙoʙati az rahʙarho taamin naʙudani punkthoji taşviqotiji 10—11 va 13 umi şahri Samarqand ʙa mo maqola rohi karda ʙud. Gorkomi partijaji Samarqand maqolaji ʙaroji sançiş rohi karda şudagiro dida ʙaromada, faktħoji nişon doda şudagiro tamoman tasdiq kard. Ba çavoʙi maqola cunin menavisad: «Ba vazifaji rahʙari punkti 10-um **Kalontarüv**, punkti 11-um Gadojüva va punkti 13-um **Nosirüv** taɵin karda şud».

MAƏLUMNOMA

Imrüz, 6-umi maj, dar soɵati 7 şom dar ʙinoji kluʙi jahudijiji rajoni Oktjaʙr ʙa munosiʙati rüzi matʙuɵot, konferentsijaji xonandaho va muxʙirhoji gazetaji «Bajroqi Mihnat» guzaronda meşavad.

RÜZNOMA:

Dokladi redaktsijaji gazetaji «Bajroqi Mihnat».
Baad az doklad kino-kartinaji «Pugacev» monda meşavad.

Dar soɵati nişon doda şudagi, ʙevaqt nakarda omadani hamaji xonandaho va muxʙirhoji şahri Toşkentro xohiş mekunem. **Redaktsija.**

Kursi muxtasari taarixi SSSR*)

XIII.

Interventsijaji harʙi. çangi grazdani

55. Güştini sovetho ʙaroji sulh. Ukrainaro zeridast kardani nemetsho.

Sulh ʙo Germanija. Garcande çang davom mekard, armijaji kühnaji Rosija qoʙilijati digar çang kardan nadoşt va on xona ʙa xona gurexta meraft. Soldatho dar ʙoloji ʙomi vagonho, dar ʙoloji ʙuferho va tormozhoji pojezdho savor şuda, ʙa xonahoji xud ʙoz megaştand. Az çang ɵazoʙi saxt kaşida, mamlakat va armija ʙa dam giriftan muhtoç ʙudand. Sovnarkom dar asosi dekreti dar Sjezdi II sovetho qaʙul karda şudagi, ʙa hama mamlakathoji çang karda istodagi, ʙo taklifi sulhi umumi ʙastan muroçiat kard. Hukumathoji Anglija va Frantsija, ki ʙa onho dar on vaqt Şţathoji Jakçojaji Amerika hamroh şuda ʙudand, ʙa in muroçiatnoma çavoʙ nadoda xomüş istodand. Germanija va itifoqcihoji on, ki nazar ʙa Anglija va Frantsija dar çang ʙisjortar ʙemador şuda ʙudand, dar ʙoʙati sulh ʙastan ʙo hukumati soveti ʙa gufta-şunid daromadand. Germanija mexost, ki qismi zaminhoji az Rosijaji soveti girifta şudagiro dar ixtijori xud nigoh dorad. Generalhoji dimoqʙalandi nemets lozim şudand, ki ʙo delegathoji raʙocijho va dehqonhoji mamlakati Sovetho gufta-şunid kunand. Nemetsho ʙa delegatsijaji soveti şarthoji qoratkunandagiji sulhro monda ʙudand.

Az saʙaʙi inki armijaji kühnaji mo vajron va parokanda şuda ʙud va Armijaji Surxi navi reguljari hanüz taşkil doda naşuda ʙud va dar inxel muhlati küttoh taşkil şuda ham nametavonist, Sovetho çangro digar davom doda nametavonistand. Binoʙarin Lenin Trotskiji ʙa delegatsija doxil şudagiro voçiʙ karda ʙud, ki ʙa sulhnomaji ʙo nemetsho dast monad. Amo Trotskij, ʙa tariqi oşkor ʙa manfiati nemetsho kor karda, ʙo harxel fitnagari onhoro ʙa muqoʙili mamlakati Sovetiji ʙesilohpüş hamda ʙa huçumi nav darovarda, guftaşunidi sulhro vajron kard. Nemetsho az in manfiat ʙurda, huçumi nav sar karda, qismi zaminhoji sovetiro ʙand kardand. Askarhoji nemets ʙa Petrograd nazdik omada istoda ʙudand. Az rüji talaʙi qatɵiji Lenin sulhnoma ʙo nemetsho ʙa tariqi şitoʙi dar şahri Brest ʙasta şuda ʙud. In sulhi Brest ʙud. Ɵajr az ʙarʙodi zaminhoji sovetije ki nemetsho ʙand karda ʙudand, lozim şud, ki ʙa digar rohdihihoji xorkunandaje ki harʙihoji nemetsi talaʙ karda ʙudand, rozi şavem. In ʙarʙodhoji mamlakati mo dodagi az ʙoloji Trotskiji xijonatkor va Buxarini dastjori ü, ki ʙaroji ʙastani sulhnomaji Brestro vajron kardan ʙo har vosita harakat mekard, şudagijast. Lenin va Stalin, ʙa inxel sulhi noʙoʙ rozi şuda, şuʙhaje nadoştand, ki vaqte merasad, ki dar Germanija revoljutsija zafar mejoʙad, va hukumati soveti dar Rosija ʙa taşkil dodani Armijaji Surx vaqt mejoʙad, mustahkam meşavad va ʙarʙodhoji şudagiro az nav ʙa dast darovarda metavonad.

Aknun Sovetho nafas rost giriftanro ʙa dast darovarda, ʙa ʙunjodijati xoçagiji xalqi va ʙunjod kardan va mustahkam kardani Armijaji Surx daromadand. Armijaji Surx dar soli 1918 taşkil şuda ʙud.

Zaminhoji Sovetiro zeridast kardani nemetsho. Agarcande sulhi Bresti Hukumati Soveti ʙo nemetsho ʙastagi ʙa tamomi teritorijaji gosudarstvoji Soveti va dar in çumla ʙa Ukraina pahn meşud, ʙo vuçudi on ʙaɵze delegathoji ukrainiji ʙa holati nemetsho xarida şudagi, ʙa hukumati Soveti itoɵat kardan naxostand va ʙo nemetsho sulhnomaji maxsusi xudro ʙasta ʙudand. Dar asosi in sulhnomaji xojini, Ukraina ʙa respuʙlikaji soveti, ʙalke ʙurzuazi eɵlon şuda ʙud, va agar Sovetho ʙa in muqoʙilijat mekardand, nemetsho voçiʙijat girifta ʙudand, ki ʙa hukumati ʙurzuaziji Ukraina, ki dar on vaqt Radaji Ukraina nom doşt, ʙo askarhoji xud jordam dihand. Nemetshoji zeridastkunanda az in sulhnoma manfiɵat ʙurda, ʙo askarhoji xud ʙa xoki Ukraina daromada ʙudand. Onho Ukraina va ʙaɵd Don va Gruzijaro zeridast karda ʙudand. Armijaji huçum karda istodaji nemetsho dar ʙoloji rahi xud Sovethoro parokanda karda, ʙolşevikho va raʙocihoju dehqonhoro, ki hukumati Sovetiro himoja mekardand, meovext.

Dar on vaqt quvvati Armijaji Surx hanüz xelo sust ʙud, amo onho zaminhoji sovetiro ʙa nemetsho ʙeçang namedodand. Ba otrjadhoji raʙocigiji az şaxtjürhoji Donets, kamʙaqalhoji qişloq va matroshoji revoljutsioni iʙorat ʙudagi, düstdori raʙocijho, celongari lugani, ʙolşeviki şeradili çonsupor jake az şogirdhoji ʙehtarini Lenin va Stalin—Kliment Jefremovic Voroşilüv sardor ʙud.

Jakunim moh otrjadhoji Voroşilüv zafarhoji nemetsho va otrjadhoji kazakhoji safedi dar Don huçum karda istodagiro megardondand. Kazakho küpruki Donro tarkondand. Dar zeri ʙoroni üq va snarjadhoji kazakhoji safed, askarhoji surx dar ʙoloji Don küpruki serati soxtand. Qismi odamho kor karda, qismi digaraş ʙo kazakho çang mekard. Voroşilüv rohi askarhoro meʙardoşt va az qajuriji şaxsiji xud iʙrat doda, ʙa dili otrjadho ʙovari çoj mekard va surxhoro az Don ʙa Tsaritsin (Stalingradi hozira) guzaronda tavonist.

Askarhoji Germanija va Avstrija dar tamomi Ukraina çojgir şudand. Nemetsho dar Ukraina pomeşciki kaloni ukrain, generali podşoh Skoropadskijro getman karda mondand va zaminhoro ʙa pomeşcikho, faʙrikahoro ʙa kapitalistho gardonda dodand.

Dar Ukraina taşkilothoji raʙocigi mana şuda ʙudand. Üqho, dorho va xorirasonihoji pomeşcikho, kapitalistho va harʙihoji nemets ʙa sari sinfi raʙocij va dehqonhoji Ukraina rextand. Nemetsho az dehqonho corvoro zada girifta, qalaro az amʙorho rüfta meʙurdand. Har rüz pojezdho ʙo qala, qand, ravqan, güşt, angişt va maɵdani ohani Ukraina ʙa Germanija va Avstrija meraftand. Tolon va zürovariji nemetshoji zeridastkunanda, raʙocijho va dehqonhoji Ukrainaro ʙa güştin xezondand. Xususan ʙo güştini qajuronaji xud ʙa muqoʙili nemetsho pisari rohiʙanei Nikolaj Şcors nom ʙurovard. Ü ham misli qahramoni xalqi rus Vasilij Ivanovic Capajev ʙo duşmanhoji raʙocijho va dehqonhoji Ukraina ʙo qahramoni çang mekard. Amo nemetsho dar Ukraina mudati daroz xudro nigoh doşta natavonistand. Soldathoji nemets az raʙocijho va dehqonhoji şürişkardagiji Ukraina xudro ʙa zür mudofiɵa mekardand. Amo dar vaqte ki dar oxiri soli 1918 dar Germanija revoljutsija sar zad, soldathoji nemets ʙa Germanija gurexta raftand. Ukraina az sari nav Ukrainaji soveti şud.

Sulhi Bresti qoratkunandaji ʙo nemetsho ʙasta şudagiro hukumati soveti nest kard.

56. Respuʙlikaji sovetho dar halqaji interventsija va kontrrevoljutsija.

Faʙrikaho va zavodho mulki gosudarstvo meʙoşand. Güştin ʙaroji qala. Rosijaji az çangi çahoni xaroʙ şudagi, revoljutsijaji sotsialistiro dar vaqti xelo ʙa pasti qaltidani tamomi xoçagiji mamlakat sar kard. Faʙrikantho va zavodciho ʙa kontroli raʙocigi itoɵat kardan namexostand. Onho maşinahoro vajron mekardand va meşikastand, onhoro remont namekardand, faʙrikaju zavodhoro ʙe aşjoji xom va süzokvori memondand va gohho korxonahoji xudro ʙato tamoman meʙastand. Ba muqoʙili in duşmanhoje ki revoljutsijaro ʙo hamin roh ʙüqmiş kardani meşudand, hukumati soveti güştini qatɵi ʙurd.

Az kapitalistho ʙankho, rohhoji ohan, va ʙaɵd faʙrikaju zavodho zada girifta şudand. Dar soli 1918 korxonahoji kapitalistho mulki gosudarstvoji Soveti şudand. Dar faʙrikaju zavodho ʙa vazifaji direktori, raʙocijho va inzenerhoji soveti taɵin şudand. Amo az ʙoloji kami kardani süzokvori va aşjoji xom faʙrikaju zavodhoji ʙisjorro hamun zamono ʙa kor darovardan mumkin naʙud.

Dar mamlakat qala namerasid. Kulakho, duşmanhoji vahşigaştaji revoljutsija gandumro dar üraʙo rust mekardand, onro mepüşondand, onro ʙa spekuljantho jakʙarɵe qimat mefurüxtand, matlaʙ ki gandumro ʙa gosudarstvoji Soveti va Armijaji Surx nadihand.

Rahhoji qalakaşoni az rajonhoji qalakori ʙa markazhoji raʙocinişini Rosija ʙa vositaji kontrrevoljutsionerho va interventhoji ʙa muqoʙili hukumati soveti xestagi ʙurida şuda ʙudand. Qahti revoljutsijaro dar xatari noʙud şudan monda ʙud.

Az rüji çeqzaniji Lenin raʙocijho ʙaroji qalaji zijodtiji qişloqro çamɵ kardan, ʙaroji ʙo kulakho güştin ʙurdan otrjadhoji ozuqaçamɵkuni (prodotrjad) taşkil dodand. Az rüji taklifi Lenin dar qişloqho komitethoji kamʙaqalho (komʙedho) taşkil şuda ʙudand. Onho ʙa otrjadhoji ozuqaçamɵkuni ʙaroji az kulakho gandumro giriftan jordam merasondand, ɵasp, corvoji az kulakho girifta şudagiro ʙa kamʙaqalho medodand.

Partija va komʙedho dehqonhoji mijonaholro ham ʙaroji ʙo sinfi raʙocij va kamʙaqalho itifoq va düst şudan, çalʙ kardand. Dehqonhoji mijonahol didand, ki hukumati sovetiji ʙa onho zamin dodagi, onhoro az pomeşcikho muhofizat karda, duşmanhoro zada istodast, ʙinoʙarin ʙo sinfi raʙocij va kamʙaqalho jakçoja şuda, ʙaroji Sovetho güştin meʙurdagi şudand.

Anglija, Frantsija va Japonija ʙa mamlakati Sovetho daxlkuniji (interventsijaji) harʙi sar kardand. Burzuazijaji xoriçi, tarsid, ki uşqunhoji otaşi revoljutsioniji Rosija dar tamomi çahon revoljutsijahoro dar nagironand. Kapitalisthoji xoriça incunin ʙa on rozi şuda nametavonistand, ki raʙocijho va dehqonhoji Rosijaro monandi peş az revoljutsija qorat kardan ʙa onho digar mujassar nameşavad. Bo pomeşcikhoju ʙurzuazijaji rus itifoq ʙasta, hukumathoji ʙurzuaziji Anglija, Frantsija, Japonija ʙa muqoʙili hukumati Sovetho çangi grazdani sar kardand. Dar ʙahori soli 1918 cexoslovakhoje ki dar vaqti çangi çahoni ʙa holati rusho, ʙa asiri girifta şuda ʙudand, ʙo jordami Frantsija ʙa muqoʙili Rosijaji Soveti ʙa şürişi kontrrevoljutsioni xestand. Eserho va menşevikho ʙo ʙaʙrohi cexoslovakho jak qismi Povolʒje, Ural va Siʙirro zeridast kardand. Anglicanho dar toʙistoni soli 1918 dar Arxangelsk dar darjoji Safed desanti askarhoji xudro furovarda, dar inço ʙa ʙelogvardejstho ʙaroji hukumati sovetiro sarnagun kardan jordam rasondand. Dar Vladivostok japonho desant furovardand.

Hamaji in gosudarstvohoji ʙurzuaziji ʙa muqoʙili hukumati soveti çang sar kardagi, dar on vaqt Antanta nom doştand, ki maɵnoji in itifoq, jo itifoqcijho meʙoşad.

Antanta ʙo jordami kadetho, menşevikho va eserho dar harxel şahrhoji Rosijaji Soveti şürişho mexezondand. Burzuazija ʙaroji vozdhoji revoljutsijaro kuştan, ʙandithoro xarida megirift. Bolşevik Uritskij va oratori düstdori raʙocijhoji Petrograd Volodarskiji ʙolşevik kuşta şuda ʙudand. Dar tiramohi soli 1918 ʙaɵd az miting dar jake az zavodhoji Moskva eserho ʙa V. I. Lenin süjiqasd ʙa vuçud ovardand. Lenini xunafşonro ʙa xona ʙurdand. Vladimir Iljic dar mudati rüzhoji ʙisjor ʙo marg güştin ʙurd. Hamaji mihnatkaşho ʙa ravişi kasaliji Iljic diqqat medodand. Dar vaqte ki Iljic sihat va salomat az sari nav ʙa idora kardani gosudarstvo ʙoz gaşta omad, mihnatkaşho ohi saʙuk kaşida, xursand va xuram şudand.

Dar hamin vaqt gosudarstvohoji Antanta laʙhoji darjoji Safed, Uralu Siʙirro zeridast karda ʙudand. Kazakhoji safed harakat mekardand, ki Tsaritsinro, ki dar Volga şahri kalonast, zeridast kunand va rohi ʙa markazi mamlakat qalakaşoniro ʙurand. Komiteti Markaziji ʙolşevikho ʙaroji muhofizat kardani Tsaritsin rafiq Stalinro firistond. Dar inço Stalin ʙo Voroşilüv, ki ʙo otrjadhoji surx az Donʙas omada ʙud, rüzu şaʙ, osojişro nadonista, ʙaroji mustahkam kardani fronti Tsaritsin kor mekard. Ü xijonatkorhoji ʙa ʙeoqiʙi fronti Armijaji Surx sar darovardagiro reşakan karda, dar ʙoʙati silohpüş kardan va taamin kardani askarho qamxüri karda, Volga ʙa raʙocihoji Moskva, Petrograd va şahrhoji digar qala rohi mekard. Kazakhoji safed candin karat ʙa giriftani Tsaritsin harakat kardand, amo ʙehuda ʙud. Stalin va Voroşilüv ʙa kazakho puşt ʙa puşt zarʙa zada, in şahri muhimi Volgaro muhofizat kardand.

Bo Tsaritsin jakçoja Astraxan ham, ki dar onço rafiq Kirüv sardori Armijaji Surx ʙud, ʙo safedho [illegible] mekard.

(**Davom dorad**).

---

*) Davomi gazetaji № 99.

Redaktori çavoʙgar A. SAJIDÜV.
Upolüzglavlit № 4220.
Toşkent. Üzpoligrafkomʙinat